

SETEWANA BUKATIRO

Buka

I

Kgweditharo I



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Mophato R BUKATIRO I

Tlelase:

Leina:



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 1

TERM 1

ISBN 978-1-4315-0696-5

THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.




9 781431 506965



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsonakgolo ya
Thutotheo



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 1

TERM 1

ISBN 978-1-4315-0696-5

THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Aforikaborwa. Ditlhottlhomi di supa gore ngwaga mongwe, le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlheletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1. ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – ke gore, mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.

Kharikhulamo ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tshono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tlhalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang goré ba mne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go mne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditshono tse di ka thusang bana go godisa, le go ikatisa tebang le bokgoni jo bo tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.

Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwadafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiva jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabolola tiriso ya dirwe tsa mméle, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswelala pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaletseng go bo godisa le go bo tlhabolola.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la móritwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhogega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakanngwe pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.

Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo. Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boitumedisu le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetsa ya barutwana. Re solo fela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.




E tlhabolotswe e
bile e tsamaelana
le CAPS

KHALENTARA YA MALATSI

A BOTSALO

Alefabete



Bb



Cc



Dd



Ee



Ff



Gg



Hh



Ii



Jj



Kk




Ll



Mm



Nn



Oo



Pp



Qq



Rr



Ss



Tt



Uu



Vv



Ww



Xx



Yy



Zz



Ferikgong



Tlhakole



Mopitlwé



Moranang



Motsheganong



Seetebosigo



Phukwi



Phatwe



Lwetse



Diphalane



Ngwanaltsele



Sedimonthole



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Fourth edition published in 2016

ISBN 978-1-4315-0696-5

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mophato R

GOLAGANTSWE


- Puogae
- Matesisi
- Bokgoni jwa Botshelo



1	Ka ga me	2
2	Mo phaposiborutelong.....	12
3	Mmele wa me	22
4	Go tshela o itekanetse	32
5	Ditsala	42



Ditaelo tsa mesego di kwa
morago ga buka.



Go Morutabana:

Barutwana ba tshwanetse go ikatisetsa tiro ya bona pele ba leka go fetsa ditirwana tse di mo dibukatirong. Go fa sekao:

- Fa e le gore barutwana ba tshwanetse go sekeletsa karabo e e nepagetseng, sa nthla ba beye setshwai mo karabong e e nepagetseng. Morago ba tshwanetse go netefatsa le morutabana gore a e nepagetseng pele ba e kwala mo dibukeng tsa bona.
- Fa tirwana e batla gore barutwana ba gatise sengwe, sa nth aba e gatise pele ka menwana ya bona pele ba e gatisa ka pene kgotsa phensele.

Ela tlhoko tsweetswee: Barutwana botlhe ba mo dikgatong tse di farologaneng tsa go gola. Fa o bona gore barutwana ba bangwe ba tlhoka go katisa bokgoni jwa bona jwa tiriso ya dithwe, sa nthla ba letle go go ikatisetsa tiro ya bona mo dibukeng tse di thadilweng mela go fitlha ba kgoni go kwala mo dibukatirong tsa bona.

SETSWANA

Buka

I

Kgweditsharo 1

Ka ga me



Ke mo Mophatong
wa R






Leina la me ke:



Ke

mosimane



Ke

mosetsana

11



A re direng

Thala setshwantsho sa gago.

I.2



Leina la me ke:



A ne direng

Tshasa palo e e nepagetseng ya dikerese go bontsha gore o na le dingwaga di le kae.



Ke na le dingwaga di le

5

6

7

TEACHER: Sign

Date

I.3

Kgeditharo I – Beka I-5



A re kwaleng

Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng. Morago o gatise mola ka monwana wa gago mme morago ka phensele.


Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.




Thusa mosimane go bona baesekele ya gagwe.



Thusa mosetsana go bona kgwele (bolo) ya gagwe.



Sala mogala morago go ya kwa khaeteng.



Kgweeletsa koloi kwa sekolong mme morago o e kgweeletse kwa gae gape.



Go tlaleletsa katiso ya barutwana, ba letle go gatisa mela ya bona makgetlo a le mmalwa ba dirisa mebala e e farologaneng.





Ke bega bokete jo bo kanakang


kg




Ke boleele jo bo kanakang

cm

Mmala wa matlho a me



Mmala wa moriri wa me





A re direng

Kgomaretsa setikara sa naledi go bontsha gore o rata go
dira eng.

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.

Ke rata go:

<p>bina</p> 	<p>buisa kgang</p> 
<p>tshameka le ditsala tsa me</p> 	<p>tshameka ka bolo</p> 
<p>aga ka diboloko</p> 	<p>opela</p> 

1.6



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa se o ratang go se dira.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date






!7

Kgweditharo I – Bekè I–5



A re kwaleng


Golaganya ditshwantsho.





A re baleng

Tshwaya diboloko tse di nang le selo se le sengwe. Opa diatla tsa gago gangwe nako nngwe le nngwe fa o bona selo se le sengwe.



Ikatise go kwala dipalo.




Mo phaposiborutelong



A re kwaleng



Lebelela setshwantsho mme o bue ka ga se
bana ba se dirang.
O rata go dira eng?










Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatleng tse di
nepagetseng.



Leina la me ke:



A
F
D
C



TEACHER: Sign

Date





2.I




A re kwaleng

Thala megal ya dibalune.
Ke balune efe e e nang le mogala o
mokhutshwakhutshwane?
Ke balune efe e e nang le mogala o
moleelelelele?



Tshasa dibalune ka bohibidu, boserolwana, botala jwa tlhaga le botala jwa legodimo.






A re kwaleng

Batla difatlhego tse di bontshang maikutlo a a tshwanang le maikutlo a a mo setshwantshong sa ntsha.



A re direng

Bana ba ba lebeletse kwa kae? Ntle le go tsamaisa tlhogo ya gago,
tsamaisa matlho a gago gore o lebelele kwa ba lebeletseng teng.



2.3






Sekeletsa diboloko tse di nang le dilwana di le 2 mo go tsona.
Opa diatla gabedi nako nngwe le nngwe e o bonang dilwana di le 2.

Kgweditharo I – Beke I–5



Ikatise go kwala palo.















2.4



A re kwaleng

Tshasa dilwana di le 2 mo moleng mongwe le mongwe.



Leina la me ke:


TEACHER: Sign

Date



A re direng


O rwala eng mo kgetsaneng ya gago ya sekolo?
Kgomaretsa ditikara go paka kgetsana.



sephimodi



selootsi



kheraeyone

rulara

lebokoso la diphensele

phensele



A re kwaleng

Kwala leina la gago
mo kgetsaneng ya
sekolo.


sekere



dikheraeyone



lebokoso la dijotshegare



Leina la me ke:

2.6




A re kwaleng


Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng.
Morago o gatise mola ka monwana wa gago mme morago ka phensele.

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.


► Thusa notshe go bona phago ya yona.




► Thusa segwagwa go bona letamonyana la sona.



► Thusa nonyane go bona sentlhaga sa yona.



► Thusa mokoro go ya kwa setlhaketlhakeng.



Mabapi le ikatiso ya tlaleletso, letla barutwana
go gatisa mo godimo ga mela makgetlo a le
mmalwa ba dirisa mebala e e farologaneng.



TEACHER: Sign

Date





A re direng

Kgomaretsa setikara sa naledi go bontsha gore o rata go dira eng kwa sekolong.

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.

Ke rata go:

penta



thala



go tsamaya le tsala go ya kwa
sekolong



buisa kgang



bala



sega ditshwantsho



2.8



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa se o ratang go se dira kwa sekolong.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date


Mmele wa me




A re bueng



Lebelela sethwantsho o bo o bua ka ga se
bana ba se dirang.



Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.



A re bueng

A o itse gore tlhogo ya gago, magetla, mangole le menwana ya maoto di kae?

Refosanang go supa dikarolo tsa mmele mme o bolelele tsala ya gago gore ke karolo efe.

Ke dikarolo dife tsa mmele tse o nang le e le nngwe ya tsona?

Ke dikarolo dife tsa mmele tse o nang le tse pedi tsa tsona?




Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date

3.I



A re kwaleng

Supa tlhogo ya gago, matsogo, maoto le mmele. Itshwantshe.



Leina la me ke:

Kwala leina la gago o bo o opa moribo.





3.2




A ne kwaleng

Sega mme morago o kgomaretse matsogo le maoto go feleletsa setshwantsho se. Morago o tshasa setshwantsho sa gago.



A re opeleng



Ntatemogolo

O tswa kae ka jeno
Ke tswa kwa sepetlele

Godimo ga thaba


O bolaiwa ke'ng

Ke tlhogo, magetla

Sehuba le letheka

Mangole le menwana

Mangole le menwana



TEACHER: Sign

Date

3.3



A re direng

Ema jaaka mosetsana le mosimane ba ba mo ditshwantshong tse.
Bontsha seatla sa gago sa moja mme morago seatla sa molema.
Tiba leoto la gago la moja mme morago leoto la gago la molema.



seatla sa
molema

mosimane



seatla sa
moja



lonao lwa
molema

lonao lwa
moja

3.4



Leina la me ke:

mosetsana

kwa pele



seatla sa
molema



seatla sa
moja



lonao lwa
moja



lonao lwa
molema

TEACHER: Sign

Date



3.5



A re kwaleng

Kgomaretsa ditikara mo diphatlheng tse di nepagetseng. Morago o gatise mola ka monwana wa gago mme morago ka phensele.


Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.



Thusa lesea go bona thedibera ya lona.



Thusa ntšwa go bona lerapo la yona.



Thusa Amo go bona buka ya gagwe.



Thusa lesea go gagabela kwa go mmaalona.



Go tlaleletsa katiso ya barutwana, ba letle go gatisa mela ya bona makgetlo a le mmalwa ba dirisa mebala e e farologaneng.




3.6



A re kwaleng

Gatisa seatla sa gago se se bokoa
mme morago o bale menwana ya
gago.



Morago o dirise sentlafatsadipounama kgotsa pente go gatisa menwana ya gago.

--	--	--	--	--






A re direng

Dira se bana ba ba se dirang.


diatla mo
mathekeng

tshwara mangole

tshwara lonao lo
longwetshwara legetla le
lengwephutha matsogo
(khorosa)
matsogo
a gagotshwara dimpa tsa
gagotshwara nko ya
gagotshwara menwana
ya gago ya maototsholetsa matsogo
a gagotshwara tlhogo ya
gagotshwara magetla
a gagotsholetsa letsogo
la gago







Leina la me ke:



A re kwaleng

Sekeletsa setshwantsho se se sa tsamaelaneng le tse dingwe mo moleng mongwe le mongwe. Tlotlela tsala ya gago gore ke eng setshwantsho se se sa tsamaelane le tse dingwe.



Botshelo jo bo itekanetseng



Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatleng tse di
nepagetseng.



A re bueng




Lebelela setshwantsho o bo o
bu ka ga se ngwana mongwe le
mongwe a se dirang go nna phepa.





A re kwaleng

Gatisa mola go bona gore bana ba
ba dira eng go nna ba le phepa.



4.2



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa selo se o se dirang go nna o le phepa.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date





Leina la me ke:




A re kwaleng

A o kgona go bona sesepa sa meno mo
setshwantshong se?

Se tshasa ka bohibidu.

Gatisa mela mme o bale gore o kgona go bona
dilwana di le kae gape.





A re kwaleng

Sega maleane (phazele) mme o a beye mmogo gape.



4.5




4.6



A re direng

Sega ditshwantsho tse mo meleng e e maronthorontho mme
morago o di tlhomaganye.



4.7



Leina la me ke:



A re direng Tlhomaganya dipalo tse.



N

N

m

m



4.8






A re baleng

Kgomaretsa ditikara mo mafelong a a nepagetseng.
Bala gore go na le dilwana di le kae tsa sengwe le sengwe.

Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatleng tse di
nepagetseng.



Ikatise go kwala palo 3.




TEACHER: Sign


Date



Ditsala



Kgomaretsa
dikgomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.



A o na le tsala e e siameng?
Ke eng se se dirang motho go
nna tsala e e siameng?
O tshameka eng le tsala ya gago?



A re bueng



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date

5.I







A re kwaleng

Sekeletsa setshwantsho se se tshwanang le setshwantsho sa ntlha mo moleng mongwe le mongwe.



A re kwaleng

Gatisa dibopego mme
o di tshasa jaaka
ditshwantsho.






A re direng

Dira se bana ba ba se dirang.

dula



tlola kgati



taboga



tlolatlola



bina



menogana



tsamaya



5.3



A re kwaleng

Khalara setshwantsho se.
Kopisa mebala go tswa mo
setshwantshong se senny.




5.4



A re direng

Gatisa mela go bona
diaparo tse ba di ratang
mme morago o tshasa
balune go di golaganya.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date

5.5




A re bueng

O rata go dira eng ka selemo?
O qpara eng fa go le mogote?

Kgomaretsa
ditikara mo diphatlheng
tse di nepagetseng.
Tshasa diapole di le 3,
dinotshe di le 3, ditamati
di le 3 le letsatsi.


Go selemo





A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di bontshang gore o rata eng ka selemo.



Kwala leina la gago o bo o opa moribo.



Leina la me ke:

TEACHER: Sign

Date

5.7



A re direng

Lebelela setshwantsho o bo o bua ka moo maemo a
bosa a farologanang ka teng. Bua gore bana ba dira
eng le gore ba apere eng.

Kgomaretsa
dikqomaretswi
(ditikara) mo
diphatlheng tse di
nepagetseng.

mogote



5.8





A re direng

Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa bosa bo le mogote ka bohibidu, le tse o di aparang fa bosa bo le tsididi ka botala jwa legodimo.



tsididi



TEACHER: Sign

Date



Mesego (Tse - di - segeletsweng)




Dimpopo tsa menwana:

Tlhophaphologolo e le I mme o kwale tlhaka ya ntlha ya leina la gago mo sekipeng sa yona. Morago o kwale ditlhaka tsa ntlha tsa maina a ditsala tsa gago di le 4 mo tsa tse dingwe.




Phazele ya dipalo:

Sega go bapa le mela ya maronthorontho go bopa dikarata tse di nyalanyang dipalo. Morago o golaganye ditshwantsho le dipalo tse di nepagetseng, kgotsa le palo e e nepagetseng ya maronthorontho e o ka e dirisang go go thusa mo dibopegong.



Motshameko wa Kgakologelo:

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho a mantsho. Tlhakatlhakanya (šafola) dikarata mme o di pake mo godimo ga tafole o di ribegile. Jaanong ribogolola dikarata di le pedi ka nako e le nngwe. Fa di nyalana o ka nna wa di baya fa thoko. Bona gore ke mang yo o tlaa fetsang go paka dikarata tsotlhe la ntlha. Dirisa dikarata tsa gago tsa kgakologelo mme o tshameke motshameko wa go thiphola (snap) le tsala ya gago.



Diphologolo tsa pampiri ya ntlwanaboithusetso:

Batla dirolo tsa dipampiri tse di fedileng ts amatlwana boithusetso. Segalikhutlonnetsepa mme morago o kgomaretse manathwana a magolo a dikhutlonnetsepa go dikologa dirolo tsa dipampiri tsa matlwanaboithusetso go khurumetsa dikhube. Jaanong sega ditlhogo mme o di kgomaretse mo dirolong kwa godimo. Dirisa ditikara tsa diphologolo mme o kgomaretse difatlhego mo ditlhogong jaaka o rata. Kgomaretsa matsogo, maoto le mogatla tsa phologolo nngwe le nngwe mo dirolong. Gape o ka nna wa thala wa bo wa itirela phologolo ya gago.

Dira dibuka tse di manyokenyoke.
Mena mo meleng e tletseng mme o sege no
meleng e e maronthorontho.

3




tharo



t̄hapi

2




pedi



katse



Dipalo





Diot̄wana




mokgatitswane




nne




nonyane



tlhano




pebanyana





thataro



mmutlanyana



supa





A re direng

Sega tsebe mo moleng o o maronthorontho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsanya mesego (tse-di-segeletsweng) mo kgetsaneng e gore di se ka tsa latlhenga.



MESEGO (TSE-DI-SEGELETSWENG) YA ME


KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA









GLUE HERE





-




2



3











4




5










GLUE HEAD
HERE

GLUE HERE

GLUE HERE


GLUE HERE



TEDDY BEAR

GLUE HEAD
HERE

RABBIT



GLUE HERE
GLUE HERE
GLUE HERE

